

Na osnovu člana 3. Zakona o komunalnim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/06 - Prečišćeni tekst, 34/07, 2/08 - Ispravka, 31/12 i 36/12 - Ispravka), člana 13. stav 2. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/06 i 51/09) i člana 33. Statuta Općine Novi Grad Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 30/09 - Novi prečišćeni tekst), Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo, na 1. radnoj sjednici održanoj 27.12.2012. godine, donijelo je

ODLUKU**O VISINI KOMUNALNIH TAKSA****I. OPĆE ODREDBE****Član 1.**

(Predmet)

Ovom odlukom utvrđuje se visina komunalnih taksa (u daljnjem tekstu: takse) po predmetima i uslugama u skladu sa Zakonom o komunalnim taksama (u daljnjem tekstu: Zakon), koje se plaćaju na području općine Novi Grad Sarajevo (u daljnjem tekstu: Općina), i raspodjela prihoda ostvarenih od naplate taksa.

Član 2.

(Vrste taksa)

Takse se plaćaju za:

- svaku istaknutu firmu,
- iznajmljivanje nekretnina osobama koje nisu državljani Bosne i Hercegovine,
- držanje, odnosno korištenje sredstava za igru (bilijar, automati, fliperi, video igre, pikado, aparati za posebne igre na sreću i sl.),
- držanje muzike uživo u ugostiteljskim objektima,
- isticanje plakata i panoa na javnim mjestima,
- korištenje prostora za kampove (šatore, prikolice, automobile).

Član 3.

(Kriteriji za utvrđivanje takse za istaknutu firmu)

- Za svaku istaknutu firmu, oznaku, obilježje ili natpis na poslovnim i drugim prostorijama, objektima i mjestima, kojim se označava da određena pravna ili fizička osoba obavlja izvjesnu djelatnost ili zanimanje, utvrđuje se godišnja taksa.
- Visina takse iz prethodnog stava utvrđuje se prema vrsti djelatnosti i zoni u kojoj se nalazi poslovna ili druga prostorija, objekat i mjesto na kojem je istaknuta firma, oznaka, obilježje ili natpis.

Član 4.

(Zone)

- Utvrđene zone po ulicama u skladu sa članom 3. ove odluke su:

a) EKSTRA ZONA:

ULICE: Bulevar Meše Selimovića, Kurta Šorka i Ante Babića

b) I. ZONA:

ULICE: Građačačka, Ilije Engela, Milana Preloga, Antuna Branka Šimića, Žrtava fašizma, Brčanska, Ive Andrića, Bajrama Zenunija, Trg međunarodnog prijateljstva, Trg solidarnosti, Lukavička cesta, Džemala Bijedića, Bulevar branilaca Dobrinje, Alije Kučukalića i Malezijsko-bosanskog prijateljstva.

c) II. ZONA:

ULICE: Aleja Bosne srebrene, Adija Mulabegovića, Srdana Aleksića, Nerkeza Smailagića, Semira Frašte, Trg ZAVNO-BiH-a, Bosanska, Geteova, Trg nezavisnosti, Olimpijska, Trg Barcelone, Hasana Sućeske, Teheranski trg, Safeta Hadžića, Safeta Zajke, Omladinskih radnih brigada, Trg djece Dobrinje, Bulevar Mimara Sinana, Sulejmana Filipovića, Dobrinjske bolnice, Salke Lagumdžije, Esada Pašalića, Hamdije Kapidžića,

Nuriye Pozderca, Braće Mulić, Ramiza Salčina, Prijedorska, Gatačka, Kraljice Jelene, Prvomajska, Majdanska, Halilovići, Rajlovačka cesta, Adema Buče od 1-102.

d) III. ZONA:

Ostale ulice sa područja općine Novi Grad Sarajevo, a koje nisu obuhvaćene naprijed navedenim zonama.

II. TARIFA KOMUNALNIH TAKSA**Član 5.**

Tarifni broj 1.

- Za svaku istaknutu firmu, oznaku, obilježje ili natpis na poslovnim i drugim prostorijama, objektima i mjestima, kojim se označava da određena pravna ili fizička osoba obavlja izvjesnu djelatnost ili zanimanje, plaća se godišnja taksa po određenim djelatnostima i zonama kako slijedi:

	DJELATNOSTI	EKSTRA ZONA	I. ZONA	II. ZONA	III. ZO- NA
		KM	KM	KM	KM
1.	distribucije nafte i naftnih derivata	5.000	4.960	4.920	4.880
2.	proizvodnje i prerade duhana	10.000	9.950	9.900	9.850
3.	proizvodnje alkoholnih pića i piva	10.000	9.950	9.900	9.850
4.	proizvodnje bezalkoholnih pića	2.000	1.970	1.940	1.910
5.	telekomunikacija (sjedište)	10.000	9.950	9.900	9.850
6.	telekomunikacija (izdvojene lokacije van sjedišta)	2.000	1.970	1.940	1.910
7.	bankarstva (sjedište)	10.000	9.950	9.900	9.850
8.	bankarstva (izdvojene lokacije izvan sjedišta, podružnice, filijale, ekspoziture)	5.000	4.960	4.920	4.880
9.	izdvojeni bankomati i šalteri banaka	1.000	970	940	910
10.	poštanskih usluga (sjedište)	5.000	4.960	4.920	4.880
11.	poštanskih usluga (izdvojene lokacije)	500	480	460	440
12.	poštanskih usluga (izdvojeni šalteri)	300	290	280	270
13.	brokerskih kuća i lizinga (sjedište)	5.000	4.960	4.920	4.880
14.	mikrokreditnih organizacija (sjedište)	3.000	2.970	2.940	2.910
15.	brokerskih kuća i lizinga (izdvojene lokacije izvan sjedišta)	1.000	970	940	910
16.	mikrokreditnih organizacija (izdvojene lokacije izvan sjedišta)	750	730	710	690
17.	osiguranja i reosiguranja i posredovanje u osiguranju i reosiguranju (sjedište)	10.000	9.950	9.900	9.850
18.	osiguranja i reosiguranja i posredovanje u osiguranju i reosiguranju (filijala, podružnica)	2.000	1.970	1.940	1.910
19.	osiguranja i reosiguranja i posredovanje u osiguranju i reosiguranju (izdvojeni šalteri)	500	480	460	440
20.	igara na sreću, i to:				
	- lutrija, loto, sportska prognoza, TV bingo (sjedište pravne osobe)	15.000	14.950	14.900	14.850
	- lutrija, loto, sportska prognoza, TV bingo (svaka druga lokacija)	2.000	1.970	1.940	1.910
	- kasino (sjedište)	12.000	11.950	11.900	11.850
	- kasino (svaka druga lokacija)	2.000	1.970	1.940	1.910
	- sportske kladionice (sjedište)	12.000	11.950	11.900	11.850
	- sportske kladionice (svaka druga lokacija)	2.000	1.970	1.940	1.910
	- tombola i bingo u zatvorenom prostoru	5.000	4.960	4.920	4.880
21.	aparati za samoposluživanje na stalnim lokacijama	300	290	280	270

22.	aparati za samoposluživanje na ostalim lokacijama	200	190	180	170
23.	proizvodnje i distribucije električne energije (sjedište)	1.500	1.470	1.440	1.410
24.	proizvodnje i distribucije električne energije (podružnice ili službe)	500	480	460	440
25.	proizvodnje električne energije u mini elektranama	200	190	180	170
26.	vanske trgovine i trgovine naveliko	500	480	460	440
27.	tržni centri, hipermarketi i poslovnici	5.000	4.960	4.920	4.880
28.	tržnice i pijace	1.500	1.470	1.440	1.410
29.	trgovine na malo koja se obavlja u kioscima	200	190	180	170
30.	trgovine na malo koja se obavlja u ostalim prodajnim mjestima	300	290	280	270
31.	ugostiteljstva - hoteli	1.200	1.170	1.140	1.110
32.	ugostiteljstva - moteli i pansioni	1.000	970	940	910
33.	ugostiteljstva - prenočišta	750	730	710	690
34.	ugostiteljstva - ostali objekti	500	480	460	440
35.	putničke agencije i rentacar agencije	750	730	710	690
36.	u prijevozu robe motornim vozilima	100	90	80	70
37.	u prijevozu putnika	300	290	280	270
38.	u prijevozu putnika taksi automobilima	50	45	40	35
39.	auto-kuće i auto-saloni	2.000	1.970	1.940	1.910
40.	skladišta i otpadi	1.500	1.470	1.440	1.410
41.	u advokatskoj djelatnosti	1.000	970	940	910
42.	u notarskoj djelatnosti	2.000	1.970	1.940	1.910
43.	privatna zdravstvena zaštita	1.000	970	940	910
44.	revizorske kuće	750	730	710	690
45.	knjigovodstvene agencije	500	480	460	440
46.	agencije za posredovanje	1.000	970	940	910
47.	apoteke (sjedište)	1.000	970	940	910
48.	apoteke (izvan sjedišta)	300	290	280	270
49.	biljne apoteke (sjedište)	300	290	280	270
50.	biljne apoteke (izvan sjedišta)	200	190	180	170
51.	posredništvo u trgovini	750	730	710	690
52.	agencije za nekretnine	1.000	970	940	910
53.	iz oblasti građevinarstva	500	480	460	440
54.	samostalne obrtničke radnje	50	45	40	35
55.	domaća radinost i fижakeristi	50	45	40	35
56.	mjenjačnice	1.000	970	940	910
57.	samostalni poljoprivrednici (i stočarstvo i pčelarstvo)	50	45	40	35
58.	iz oblasti ostalih nespomenutih djelatnosti	150	140	130	120

- (2) Ako se pod jednom firmom obavlja više djelatnosti za koje je propisana različita taksa, taksa se razrezuje i plaća za djelatnost za koju je propisana najviša taksa, izuzev djelatnosti koja se, zbog prirode djelatnosti, obavlja na izdvojenoj lokaciji.
- (3) Ako je za tekuću godinu plaćena taksa, a u toku godine se promijeni sjedište ili vlasnik firme, taksa se za tu godinu ne razrezuje.
- (4) Taksa za istaknutu firmu razrezuje se i plaća u godišnjem iznosu za istaknutu firmu zatečenu na dan 1. januara godine za koju se razrez vrši, srazmjerno periodu isticanja, a za istaknutu firmu koja se isticke u toku, u visini koja odgovara srazmjerno vremenu isticanja firme do kraja godine.
- (5) Obveznicima takse koji obavljaju djelatnost tradicionalnih i starih zanata/obrti koji su utvrđeni u Uredbi o zaštiti

tradicionalnih i starih obrta ("Službene novine Federacije BiH" br. 66/09, 38/10 i 16/12), taksa se razrezuje u iznosu od 50 %.

Tarifni broj 2.

- (1) Za iznajmljivanje nekretnina osobama koje nisu državljani BiH, za jednu osobu se plaća dnevno taksa u iznosu od 1,5 KM.
- (2) Naplatu takse iz prethodnog stava vrši osoba, odnosno vlasnik nekretnine koja se izdaje.

Tarifni broj 3.

- (1) Za držanje, odnosno korištenje sredstava za igru, po jednom komadu, odnosno predmetu i aparatu plaća se godišnja taksa na:
- a) bilijar stolove, flipere, automate, pikado i dr. sredstva za igre gdje je dobitak isključivo u određenom broju igara 800 KM
- b) aparate koji donose novac 2.000 KM
- (2) Pod aparatima koji donose novac podrazumijevaju se elektronski ili mehanički aparati koji tokom igre omogućuju igraču dobitak u novcu ili žetonima koji su naplativi u novcu.
- (3) Taksa za držanje sredstava za igru razrezuje se i plaća unaprijed u godišnjem iznosu za sredstva za igru zatečena na korištenju taksenog obveznika na dan 1. januara godine za koju se razrez vrši, srazmjerno periodu korištenja, odnosno periodu držanja, a za sredstva za igru koja su se počela koristiti, odnosno držati u toku godine u visini koja odgovara srazmjerno vremenu od dana držanja do kraja godine.

Tarifni broj 4.

Za držanje muzike uživo u ugostiteljskim objektima plaća se dnevno taksa u iznosu od 100 KM.

Tarifni broj 5.

Za isticanje plakata i panoa na javnim mjestima određenim za te namjene plaća se jednokratno taksa, i to za:

- a) seriju do 100 komada 100 KM
- b) seriju preko 100 komada 200 KM
- c) postavljanje stalnih panoa i displejapo 1 m 10 KM

Tarifni broj 6.

- (1) Za korištenje slobodnih površina za kampove (šatore, prikolice, automobile), deponije materijala i drugu privremenu upotrebu, plaća se dnevno taksa za:
- a) svaki šator 2 KM
- b) kamp prikolicu 1 KM
- c) automobil 1 KM
- (2) Naplatu takse iz prethodnog stava vrši osoba koja upravlja slobodnim površinama.

III. PLAĆANJE TAKSA I PRIHOD

Član 6.

(Plaćanje taksa i prihod)

- (1) Takse se plaćaju u gotovom novcu.
- (2) Takse se uplaćuju na depozitni račun za prikupljanje javnih prihoda Općine Novi Grad Sarajevo kod ugovorene organizacije za obavljanje platnog prometa.
- (3) Prihodi ostvareni plaćanjem taksa propisanim ovom odlukom su prihodi Općine Novi Grad Sarajevo 85% i Grada Sarajeva 15%.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 7.

(Prestanak važenja ranije odluke)

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o visini komunalnih taksa ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 39/05 i 10/08).

Član 8.

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Općine Novi Grad Sarajevo, a